

L'Occitania

L'Occitania l'es un'area stòric-geografica dell'Euròpa nòn delimitata dai confins specifics, que comprend territors dal sud de la Frànça, la Val d'Aran en Catalonha e territors de l'Itàlia. En Itàlia, l'Occitania comprend una pechita zona de la Liguria, en provinça de Imperia, quarque valls piemontes dins las provincias de Torin e Cuneo e La Gàrdia en Calàbria.

A parhar la lenga occitana encuèi ilh son circ 3 millions e l'Itàlia es stat recònoissuta coma minorança lenguistica dins 1999 ab la lèg 482.

La lenga occitana

La lenga occitana o lenga d'oc, coma al lo vai definir Dante dins *De vulgari Eloquentia*, l'es una lenga gallo-romança que ilh vai èsser assai difusa en Euròpa medievala, segonda per l'us letterari sol a lo latin. Lo testimonia l'intensa activitat dei trobators, aiquilli poèts e musics itinerants que pròpri en occitan chantavan stòrias de eroes e amor cavalleresc.

L'unica lenga que compare dins la Divina Commedia de Dante l'es pròpri l'occitan: son 8 vers del Purgatòri, cant XXVI, 140-147, quora Dante encontra lo som poèta provençal Arnault Daniel, lo qual al se revolg pas a èll en volgar, ma dins la seu lenga, l'occitan deçò.

Pure dins l'us de la lenga se comprendon las revolucionas concepcions de fe del moviment valdés: alor que la guieisa cattalica continua a mantener l'us exclusiv del latin dins las omelias e poter egenomic del cler, l'unic que al poia lèire e enterpretar la Parolha de Diu, la guieisa valdés prendia pas gerarquias e creia dins lo dirict de onhe de s'raportare a lhi tests sacrs en autonomia. Aiçon al poia avenir deçò gracie a l'utilico de una lengua comun e defusa tra lhi poplès, coma l'occitan.

Nònostant l'èra stat vietat ai valdés de parhar la lenga lor, l'occitan a s'es salvat da l'obliu e a l'es stat tramandat de generacions en generacions.

L'inno occitan

Lo **Se Chant** l'es considerat l'inno occitan. L'es atribuit da la tradicion a Gaston Phoebus, cont de Foix. De la Lenga d'oc la se difus dins lhi varis territors occitans, se colora de sfumaturas de senhficat e se adatta a lhi varis lúec.

Se enfait dins la version original la lh'es un'ambientacion monthana, a Nantes per exemple la stòria se svolg sal pònte de la ciutat. La chançona se es difusa en tota le valls occitans dins 1977, gracie ai musicians dal conservatorio occitan de Tolosa. Quarque grops musicals occitans, coma lhi Lou Dalfin, ilh son solits sarrar lhi concerts lor pròpri ab aiquidé inno, da la melodia stugent e un fòrt significat simbolic. Una prima leitura lo intende coma inno d'amor, una nostalgica serenata per l'enamorata luenha. Una segònda interpretacion, mai enfonsa, l'es aiquidé que al

propon Gérard de Sedes dins lo libre *Le sang des Cathares*, que lo associa a la persecucions que van subir lhi catars-albigeses all'incomençar del XIII ègle. En tal sens la sarèra una chançona de resisténcia, per coratge, pien de significats simbolics: dins la nuèit níara de la reprecciona catara, se iava lo chant de un usignol, simbol mistic per lhi catars ed emblema de la persecucion subita, que chanta sol per qui lo pòe comprender, ovver per qui al desidera se aussar spiritualment. Se frapongan ostacls materials, aiquellas montanhas que tant aute son que empediscon de praticar la pròpria religion, ostacles interiors, que rendon dificil l'ascesa de l'arma vers la pureça, ma la fe l'es capac de superar tots lhi ostacls.

*Devant de ma fenèstra i a un auvelon tota la muech chanta chanta sa chanson.
Se chanta que chante chanta pas per iu chanta per ma mia qu'es da luenh de iu.
Aquelhas montanhas que tan autas son m'empachon de veire mis amors ont son.
Baissatz-vos montanhas plana levatz-vos perquè pòsque veire mis amors ont son.*

La ghironda

La ghironda l'es un strument musical a còrda de origin medievala, usat dei trobators que anian dins le corts d'Euròpa a chantar e recitar en occitan.

Lo suon al vèn prodoct da lo sfregament de las còrdas tramit una roa de lènh, cuverta de pece que vena acionat da una manovell ed l'es possible modular lo actravers una tastiera.

Aquest strument al deriva dall'*organorum* usat entorn a l'an 1000 en ambit monastic per l'insegnament de la música e l'esecucion dei brans sacrs, que avia grand dimencion coma al se pèo veire da quarque figuras. Lo mai famos l'es aiquell de lo Portico de la Gloria dins la catedrala de Santiago de Compostela, que al avia grand dimencions e al dovia èsser sonat da doe personas ensèms.

L'evolucion dell'*organorum* a sarèra dopuèi la *synphonia* dins XIII ègle, de dimencions mai pechit e adacta ad èsser utilicata dei menestrells itinerants. Fins ad arrivar a lhi princip de XXIII sécol, quora al vai diventa uno dei struments preferits de l'aristocracia francés. A far l'aspect coma lo conòissém encuei e afinar lo suon l'es stat lo liutaio Henri Baton, contribuent a la seu difucion. Encuei l'es ancara utilicata en tantas fèstas popolars e de grops musicals folk, ma nòn sol.

La ghironda exposta dins al museù ilh es staa costruita dal maestr Jean Claude Boudet, ered de la famosa e sécolar liuteria de Jenzat, pechit centre occitan dins la region dell'Auvergne.

La beidana

La beidana l'èra una roncòla que servia principalment coma strument agricol e per desboscar, poù trovar utilicò pure coma cotèll da cochina per talhar lo pan dur. La

l'ama l'es streita vicin l'impunhatura e se fai granda en punta, aont l'es present una decoracion forat que a somilha quasi ad un còr, util per empinger e incastrar a l'ocorença l'actreço. Dins XVIII sègle al vai èsser utilicat durant lhi ans de resistença dei contadins valdés dal Piemont a l'esercit sabaud, èssent staa lor proibit detener arms.

Dins la teca en quala ilh es staa exposta una riproducion de aiquid actreço, ilh son stremat pure quarque reperts, retrovat a Montalt ensèms a dei rests uman, fòrse dei valdés.

Insediament valdés en Calàbria

Lhi Valdés èran presents dins Sud de la França, dins la Catalogna e dins le valls piemontés ma nòn avevan una ciutat. La Gàrdia l'èra l'unic país ad èsser stat fondat totalment dei valdés. Prim de l'arriv sal territòri, que al èra sot la giurisdicion del marqués Spinelli de Fuscaud, l'èra present sol un pechit castell ab una tor de avistament per lhi bastiments saracens, que a dopuèi donat lo nòm al país. Durant l'eccidio dei valdés, la Gàrdia l'es stat l'unic país ad èsser en part risparmiat. Autris país ilh van èsser cancellat, sol dins lo cosentin la lhi èran 5 país valdés: nucléus abitatius ja existents entorn ai quali isti grops se èran inseditat. San Sisto dei Valdés al vai ésser la prima ciutat ad èsser distracta, venend completament arsa, dopuèi Montalto, Santa Maria la Castagna (encuei pichita fracion del comun de Montalt) e Vaccarizzo.

Monument de Chanforan

Dins 1532 a Chanforan, dins la Vall d'Angroyna, la se vai far un'assemblea durant la quala lhi valdés dal Piemont decidon de aderir a la refòrma calvinista e publicar una traducion de la Bíbia, en francés, acesible a tots. La stele present dins lo museù l'es una riproducion dal monument comemorativ que al vai èsser iaussaa dins 1932 en aiquid lúec.

La pòrta ab lo sportellin/spioncin

La porta ab lo spioncin l'es uno dei simbols de aiquid que van èsser costrect a soportar lhi valdés e dopuèi la strage. Dopuèi l'eccidio, lhi abitants scampat al massacre lor van èsser subjècte a tota una serie de restricions: obligacion d'abiurar, obligacion de portar l'abitèll penitencial per lhi omes (doe strisces de téissut jaune, que recheivan sal pét e sus las spallas, ab una crotz rossa al mès), diviet de se cochar en grop mai de 6 personas, diviet de parlhar la lenga occitana, confisca dei bens, obligacion de seguir la messa, demolicion de las casas que avevan acuèlhut lhi barba. Las pòrtas de las casas van èsser dotat de uno sportellin, qu'al se duerbía

dal defòra. Lhi gesuits prim e lhi domenicans dopuèi poèvan aishit controllar que venian respectat las reglas impost e venian pas fait comportaments eretic. La Bíbia en particular, nòn sol poèa èsser leigut, ma nemmens tochaa, (lhi unic que avevan lo permess de poèr far èran lhi vescovs a fin omelia).

Lo simbol de la crotz ugonotta

La crotz ugonotta l'es lo simbol religios dei valdés. Una crotz de Malta, lhi braçs simbolejan lhi 4 vangels e iòran ab 8 puntas rotondas que rapresentan le 8 beatitudins de la guieisa. Lhi braçs son unit da lhi gilhs de Frànça, onhun ab 3 petals, a formar en tot 12 petals que rappresentan lhi 12 Apostols. A la crotz la l'es empintha una colomba que scenda vers anavall que simbolegia lo Spirit Sant.

La bandíera occitan

La bandíera occitan es fait da doe elements de color jaune ór sus sfond ros. En prim pian la l'es una crotz grèca e ohne braç al iòra ab 3 cercles que en tot ne forman 12, over lo nùmbr dei apostols. Entorn a l'an 1000 al vai diventa lo stemma gentilicio dei conts de Tolosa. La crotz l'es accompagnata de una stela pechita a 7 puntas, que rapresenta le 7 regions stòricas de l'Occitania.

Miniatura dal tempio valdés

Lo tempio valdés se trova a Torre Pellice (To). Ohne an, la derríera setmana de agost vi se riunisse lo Sinodo dins l'aula sinodala. A la tèstata de ista chambra la l'es l'affresco dell'**Arbre de la vita**, que al rapresenta lo simbol civil dei valdés: un arbre robust, una chérça, mai ietge stoncat, ma mai sconfit. L'affresco original es disegnat da Paschetto, que l'es autor de lo stemma de la Republica italiana. Aiquell que se trova dins lo museù al es stat donaa da l'istitut d'art de Cetrar.

Dins 2014, ab la collaboracion de l'Universitat de Teramo e l'associacion LEM-Itàlia (Lengas d'Euròpa e dal Meditteranèu) l'es stat decis de far ret ab las minoranças linguisticas francofone mondials. Dins lo 2014 la Fondacion occitana de la Gàrdia a partecipat ad exporre la prima **bandíera mondial de lhi dirits linguistics**. La bandíera rafigura l'alfabet fonetic ab la man que rapresenta la lenga dei senhs.

Vestits gardiol

La coltivacion dei gelhs e la producion de la sea èran activitat assai praticatas dei valdés en Calàbria, specialment a la Gàrdia e a San Sisto dei Valdési. Aicí l'art

téissil vai arriva a lhi mai auts livels e lhi lor prodoct prejats venian vendut dins lhi mercats de Cosença e Montalto Uffugo. Aiqué grand progress al es dovut decò a lhi stretts contacts que lhi valdés strenheron ab lhi ebrèus present sal territòri, lhi qual ilh van svolge un ruol fondamental per la producion e lo commerci de la sea. Prima de la repression, enfact, le doe comunitat vivevan en armonia e intressian stabils raports economics. Lhi magnifics vestits stremat en una chambra dal museù son la prova de la granda qualitat ragiunta dei valdés dins l'art de la téissitura. Lo vestit de femna de la Gàrdia al es de XV ségle e certament al vai subir un'evolucion respect a lo mai pesant e modest vestit de las femnas que venivan de la valls piemontes. La mai autas temperaturas, ma sobratot condicion de vita melhor, l'abil art de la téissitura que se ania via via afinant e l'utilico de lhi filats prejats ilh van dona vita a un vestit precios dei colors vibrants.

Éran trei las tipologias de vestits: aiquèll jornalier, denominat Tramontana (de Ultramontani, l'appellativ que al venia usat per indicar lhi valdés de Calàbria), lo vestit de sita que dopuèi lo matrimoni venia usat coma abit de fèsta, quiamat Dorn, e lo vestit de lot.

Lo particolar copritèsta de la femna gardiola l'èra lo penalh, unic dins lo genere seu, que venia fait ab còrdas e copert de nastres colorats e al sorrejía un miscalor decorat, muchant lhi pel.

Dins la chambra de lo museù son present sia abits jornaliers que abits de sita, isti ultims realicats en téissut "damador", en sea e fils de òr. Ve son stremaa 6 vestits originals dal 1800, tra lhi quals un gracioç vestitin de neonat, e fedels reproducion creat de las sartas del laboratori téissil del Cèntre Cultural "Gian Luigi Pascale". Lo vestit tradicional gardiol al es stat indossat fins al 1991 da una senhora del país.

Abits cultural

Tra las chambras de lo museù, trovèm exspost pure lhi abits cultural de la stilista Luigia Granata. L'artista ilh a realicat 6 quadres leiats a las vicendas stòric-culturals de la Gàrdia, trasferend dopuèi l'art pictorica sus lhi abits assai colorats fait ab la tecnica de la serigrafia. Lhi tems tractat son tra lhi mai significativs: l'inno occitan ab la scritta *lux lucet in tenebris*; la via de la téissitura e lo viatge per la térra e per mar dei occitans, la cultura dei valdés, la Bíbia e las femnas, la strage dei valdés e la feuce preistòrica *Woodwardia radicans*.

Lo laboratori de téissitura

Lo laboratori de téissitura naissut dins lo 2011 ab l'intencion de recuperar e tramandar las anticas tecnicas de talho e còset per la realizacion de lo tradicional vestit gardiol, que èran coneissut sol da una senhora dal país. Ista femna ilh a quiavat a desposicion la soa conoscenza ad un grop de femnas de la Gàrdia que

per un an e mès ilh an segut un cors specifc, realçant una ventena de vestits, exspost en tota Itàlia en occasio de events culturals.

"Las Tramontanas" de la Gàrdia portan davant quindi la nobil art de la téissitura que materialiça, oltre que dins lhi vestits tipics, en assai bèlls e prejats ojects realicats enterament a telier. La lhi es lo classic telier a penchen liccio e lo telier a penchen liccio tubolare.

Lo laboratori sperimenta pure la teíssitura de filats devèrs coma l'ortia, lo banan, l'eucalipt e lo bambù e al a recuperat l'antica tradicion de la téissitura de la genòstra. Lhi filats vengon dopuéi fait tenher ab tinturas naturals, ad exemplo ab la sfolhia de chipolla, que donan vita a sfumaturas de color uniques.

Tra lhi tant pregevols fatigas realicat la l'es una precioça ed assai eleganta stola que ilh es staa prodocta ab filats de banan, sea e fils d'ór.

Lo laboratori quind al tramanda decò l'antica tecnica de lavoracion de la **genòstra**, una pianta spontanea assai defusa en Calàbria, la cui lavoracion ven faita risalir a lhi Gréci, que per primi ne apreçaron las qualitat de resistençã usandola per realicar téissut e còrdas de navigacions.

Lo process al comença ab la raccolta dei stelis mai gros, a fine fioritura, per puèi proceder ab l'agiunta de la leishàs per lhi far mai morbids. Leigat en fascs, lhi stelis vengon dopuéi tenut a bagnh, possibilment en aiga corrent, per quasi una setmana. Un iatge ista fatiga venia fait dins las fomairas. Seguon le fas de sfibratura e battitura per facilitar la separacion de las fibras e lo distac de le parts de lenh de la pianta e enfine la cardatura e la filatura.

Ab lo restant filat avut se poòn realicar copertas, tapets, còrdas, un temp las "vertule" coma las bisaças que se mettevon sobra lhi ases per trasportar las mercas.

Testi a cura di Eulalia Palmieri

Responsabile beni culturali - Progetto Museo Virtuale Occitano

Traduzione occitana a cura di Maria Teresa Sacco